

Uputstvo za dostavljanje podataka o javnim nabavkama u elektronskom obliku

Svaka od kantonalnih organizacija po uredbi Vlade KS je obavezna da objavljuje podatke o javnim nabavkama na svojoj internet stranici. Kako bi se ti podaci preuzimali u centralni registar javnih nabavki, organizacija je dužna da podatke o javnim nabavkama pripremi u formatu JSON, na javno dostupnoj lokaciji.

Radi uniformnosti, JSON datoteka treba imati slijedeći naziv i lokaciju:

http://<naziv_web_stranice>/JNabavke_<jednoznačni identifikator budžetskog korisnika>.json

npr. http://abc.ks.gov.ba/JNabavke_28010001.json

Javne nabavke imaju 3 faze sa slijedećim poljima:

Rb	Opis polja	Naziv polja	Moguće vrijednosti	Podrazumi-jevana vrijednost	Napomena
1	Jednoznačni interni identifikator javne nabavke	Nid	Integer		Obavezno polje
2	Jednoznačni identifikator budžetskog korisnika. Svi budžetski korisnici imaju jednoznačni identifikator koji dodjeljuje Ministarstvo finansija. Ukoliko se radi o vanbudžetskom korisniku potrebno je koristiti ID	Organizacija	Integer		Obavezno polje
3	U kojoj je fazi JN	Faza_postupka	Cjelobrojne vrijednosti: 4,5, ili 6, koje imaju slijedeće značenje: 4 Plan nabavki 5 Pokretanje i tok postupka javnih nabavki 6 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki		Obavezno polje
4	Naslov predmeta	Naslov	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)		Obavezno polje
FAZA 1. PLAN NABAVKI					
5	Status plana nabavke	Objavljen_dopunjen_izmijenjen	Cjelobrojne vrijednosti 1-4, koje imaju slijedeće značenje: 1.Objavljen 2.Dopunjen 3.Izmijenjen 4.Ne donosi se	1	
6	Datum izmjene statusa	Datum_plana_nabavki	Datum u formatu: dd.mm.YYYY		
7	Prilozi tj file-ovi koji se prilažu	Prilog_plan_izmjene	pdf		
FAZA 2. POKRETANJE I TOK POSTUPKA JAVNIH NABAVKI					
8	Jedinstveni registar nabavki JRJN / CPV kod	JRN_CPV	Integer (šifarnik od 9454 stavke)		
9	Kako se postupak JN provodi	Vrsta_postupka	Cijeli broj od 1 do 8 koji imaju slijedeće značenje: 1 direktni postupak 2 konkurentski postupak 3 otvoreni postupak 4 ograničeni postupak 5 pregovarački postupak sa objavom		

			obavještenja 6 pregovarački postupak bez objave obavještenja 7 takmičarski dijalog 8 konkurs za izradu idejnog rješenja		
10	Datum kada je obavještenje objavljeno	Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci	Datum u formatu: dd.mm.YYYY		
11	Gdje je obavještenje objavljeno	Obavjestenje_objavljeno_gdje	Cjelobrojne vrijednosti: 1,2,3 ili 4 koje imaju slijedeće značenje: 1 Portal Agencije za javne nabavke BiH 2 Službeni glasnik BiH 3 Drugi pisani mediji 4 Drugi elektronski mediji		
12	Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BiH	Broj_postupka_nabavke	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)		
13	Broj Službenog glasnika BiH gdje je objavljena nabavka	Broj_Sluzbenog_glasnika	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)		
14	Naziv pisanog medija, osim SG BiH, i datum kada je objavljena nabavka	Naziv_pisanog_medija	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)		
15	Link gdje je objavljena nabavka u elektronskom mediju	Link_u_elektronskom_mediju	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)		
16	Procjena vrijednosti nabavke u KM, iznos bez PDV-om	Procijenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV	Decimalni broj (bez razdvajanja hiljadarki, npr. 1245,60)		
17	Koliko je bilo prihvatljivih ponuda	Broj_prispjelih_prihvatljivih_ponuda	Cijeli broj		
18	Kolika je vrijednost ponude u KM koja je prihvaćena	Vrijednost_prihvace_ne_ponude_sa_PDV	Decimalni broj (bez razdvajanja hiljadarki, npr. 1245,60)		
19	Ko je ponuđač čija je ponuda prihvaćena	Odabrani_ponudjac	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)		
20	Ostale ponude firmi	Ostale_ponude_firmi	Tekstualno polje neograničen broj unosa		
21	Da li je postupak JN poništen ili nije	Postupak_ponisten	Cjelobrojne vrijednosti: 1, ili 2 koje imaju slijedeće značenje: 1.NE 2.DA	1	
22	Prilozi tj file-ovi koji se prilažu	Prilog_odluke_obavjestenja	pdf		

FAZA 3. UGOVARANJE I REALIZACIJA JAVNIH NABAVKI

23	Treba biti link na naziv predmeta iz faze2	Naziv_predmeta_ugovaranja	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)		
24	Naziv firme sa kojom je ugovor potpisan	Ugovor_potpisan_sa	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)		
25	Kada je ugovor potpisan	Datum_potpisivanja_ugovora	Datum u formatu: dd.mm.YYYY		
26	Kolika je vrijednost potpisanog ugovora u KM	Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV	Decimalni broj (bez razdvajanja hiljadarki, npr. 1245,60)		
27	Max.broj dana za koje se treba izvršiti realizacija ugovora	Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima	Cijeli broj		
28	Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Broj_obavjestenja_Portala_JN	Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)		
29	Da li je bilo izmjena u ugovoru	Izmjene_aneksi_ugovora	Cjelobrojne vrijednosti: 1, ili 2 koje imaju slijedeće značenje: 1.NE 2.DA	1	

30	Brojna vrijednost koliko je bilo izmjena /aneksa	Broj_izmjena_aneksa	Cijeli broj		
31	Ukupna vrijednosti u KM realizovanog ugovora	Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV	Decimalni broj (bez razdvajanja hiljadarki, npr. 1245,60)		
32	Broj dana za ostvareni rok od dana potpisivanja ugovora	Ostvareni_rok_realizacije_u_danima	Cijeli broj		
33	Prilozi tj file-ovi koji se prilažu za ugovore/anekse	Prilog_ugovor_aneksi	pdf		
34	Datum unosa	Datum_unosa	Datum u formatu: dd.mm.YYYY		

Za sve nejasnoće ili pitanja možete kontaktirati na telefon 033 562-175 ili Denisa.Durakovic@zis.ks.gov.ba
Organizacije koje imaju Drupal mogu dobiti odgovarajući kod.

Provjera:

<http://jsonviewer.stack.hu/>

<https://jsonpath.curiousconcept.com/> npr. \$.nodes.[0].node.Naziv_predmeta_ugovaranja

Primjer datoteke u formatu JSON sa 4 sloga, odnosno sa 4 unesene javne nabavke:

JNabavke_28010001.json

```
{
  "nodes" : [
    {
      "node" : {
        "Nid" : "14157",
        "Organizacija" : "28010001",
        "Faza_postupka" : "6",
        "Naslov" : "Nabavka licenci ",
        "Objavljen_dopunjen_izmijenjen" : "",
        "Datum_plana_nabavki" : "",
        "Prilog_plan_izmjene" : "",
        "JRN_CPV" : "48317000",
        "Vrsta_postupka" : "1",
        "Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci" : "",
        "Obavjestenje_objavljeno_gdje" : "",
        "Broj_pripjelih_prihvatljivih_ponuda" : "",
        "Vrijednost_prihvacene_ponude_sa_PDV" : "",
        "Odabrani_ponudjac" : "",
        "Procjenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV" : "",
        "Postupak_ponisten" : "",
        "Prilog_odluke_obavjestenja" : "",
        "Naziv_predmeta_ugovaranja" : "",
        "Ugovor_potpisan_sa" : "QSS d.o.o. 4200103980007",
        "Datum_potpisivanja_ugovora" : "28.12.2016",
        "Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV" : "2878,20",
        "Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima" : "",
        "Izmjene_aneksi_ugovora" : "1",
        "Broj_izmjena_aneksa" : "",
        "Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV" : "2878,20",
        "Ostvareni_rok_realizacije_u_danima" : "",
        "Prilog_ugovor_aneksi" : "http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/odluke_nabavka_licence_2016.pdf|http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/ugovor_nabavka_licence_2016.pdf",
        "Datum_unosa" : "23.01.2017",
        "Ostale_ponude_firmi" : "",
        "Broj_obavjestenja_Portala_JN" : "",
        "Broj_postupka_nabavke" : "",
        "Broj_Službenog_glasnika" : "",
        "Naziv_pisanog_medija" : "",
        "Link_u_elektronskom_mediju" : ""
      }
    },
    {
      "node" : {
        "Nid" : "14100",
        "Organizacija" : "28010001",
        "Faza_postupka" : "6",
        "Naslov" : "Test ranjivosti",
        "Objavljen_dopunjen_izmijenjen" : ""
      }
    }
  ]
}
```

```

"Datum_plana_nabavki" : "",
"Prilog_plan_izmjene" : "",
"JRN_CPV" : "72254100",
"Vrsta_postupka" : "1",
"Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci" : "",
"Obavjestenje_objavljeno_gdje" : "",
"Broj_prispjenih_prihvatljivih_ponuda" : "",
"Vrijednost_prihvacene_ponude_sa_PDV" : "",
"Odabrani_ponudjac" : "",
"Procjenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV" : "",
"Postupak_ponisten" : "",
"Prilog_odluke_obavjestenja" : "",
"Naziv_predmeta_ugovaranja" : "",
"Ugovor_potpisan_sa" : "",
"Datum_potpisivanja_ugovora" : "",
"Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV" : "",
"Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Izmjene_aneksi_ugovora" : "1",
"Broj_izmjena_aneksa" : "",
"Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV" : "",
"Ostvareni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Prilog_ugovor_aneksi" : "http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/odluka_-_test_ranjivosti.pdf",
"Datum_unosa" : "18.01.2017",
"Ostale_ponude_firmi" : "",
"Broj_obavjestenja_Portala_JN" : "",
"Broj_postupka_nabavke" : "",
"Broj_Sluzbenog_glasnika" : "",
"Naziv_pisanog_medija" : "",
"Link_u_elektronskom_mediju" : ""
}
},
{
"node" : {
"Nid" : "14096",
"Organizacija" : "28010001",
"Faza_postupka" : "6",
"Naslov" : "Nabavka sviceva - mreznih uredjaja",
"Objavljen_dopunjen_izmijenjen" : "",
"Datum_plana_nabavki" : "",
"Prilog_plan_izmjene" : "",
"JRN_CPV" : "31214100",
"Vrsta_postupka" : "1",
"Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci" : "",
"Obavjestenje_objavljeno_gdje" : "",
"Broj_prispjenih_prihvatljivih_ponuda" : "",
"Vrijednost_prihvacene_ponude_sa_PDV" : "",
"Odabrani_ponudjac" : "",
"Procjenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV" : "",
"Postupak_ponisten" : "",
"Prilog_odluke_obavjestenja" : "",
"Naziv_predmeta_ugovaranja" : "",
"Ugovor_potpisan_sa" : "Disti doo Sarajevo 4200077450002",
"Datum_potpisivanja_ugovora" : "13.12.2016",
"Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV" : "1635,66",
"Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima" : "45",
"Izmjene_aneksi_ugovora" : "1",
"Broj_izmjena_aneksa" : "",
"Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV" : "1635,66",
"Ostvareni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Prilog_ugovor_aneksi" : "http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/odluka_nabavka_sviceva_2016.pdf|
http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/ugovor_nabavka_sviceva_2016.pdf",
"Datum_unosa" : "12.01.2017",
"Ostale_ponude_firmi" : "",
"Broj_obavjestenja_Portala_JN" : "",
"Broj_postupka_nabavke" : "",
"Broj_Sluzbenog_glasnika" : "",
"Naziv_pisanog_medija" : "",
"Link_u_elektronskom_mediju" : ""
}
},
{
"node" : {

```

```

"Nid" : "14095",
"Organizacija" : "28010001",
"Faza_postupka" : "6",
"Naslov" : "Osiguranje uposlenika 2017",
"Objavljen_dopunjen_izmijenjen" : "",
"Datum_plana_nabavki" : "",
"Prilog_plan_izmjene" : "",
"JRN_CPV" : "66512100",
"Vrsta_postupka" : "1",
"Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci" : "",
"Obavjestenje_objavljeno_gdje" : "",
"Broj_prispjenih_prihvatljivih_ponuda" : "",
"Vrijednost_prihvacene_ponude_sa_PDV" : "",
"Odabrani_ponudjac" : "",
"Procjenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV" : "",
"Postupak_ponisten" : "1",
"Prilog_odluke_obavjestenja" : "",
"Naziv_predmeta_ugovaranja" : "",
"Ugovor_potpisan_sa" : "VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009",
"Datum_potpisivanja_ugovora" : "10.01.2017",
"Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV" : "1250,64",
"Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima" : "365",
"Izmjene_aneksi_ugovora" : "",
"Broj_izmjena_aneksa" : "",
"Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV" : "1250,64",
"Ostvareni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Prilog_ugovor_aneksi" :
"http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/odluka_osiguranje_uposlenika_2017_0.pdf|
http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/ugovor_polica_osiguranja_2017_0.pdf",
"Datum_unosa" : "12.01.2017",
"Ostale_ponude_firmi" : "",
"Broj_obavjestenja_Portala_JN" : "",
"Broj_postupka_nabavke" : "",
"Broj_Sluzbenog_glasnika" : "",
"Naziv_pisanog_medija" : "",
"Link_u_elektronskom_mediju" : ""
}
},

```